

## **Informacija o potpisivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva prosvjete i Muzičkog centra Crne Gore**

U ostvarivanju prava na kvalitetno obrazovanje u oblasti muzičke umjetnosti, Programom Zavoda za školstvo "Moje vrijednosti i vrline" realizovanom u partnerstvu Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Muzičkog centra Crne Gore, muzičkih škola i UNICEF- a, u proteklih 18 mjeseci realizovano je deset zajedničkih koncerata i dva koncerta Dječjeg simfonijskog orkestra, na kojima je učestvovalo više od 600 učenika osnovnih i srednjih muzičkih škola.

Kvalitetno obrazovanje iz oblasti muzičke kulture i umjetnosti predstavlja neophodan i ključan stub cjelovitog razvoja sve djece i mladih, koji doprinosi njihovom kognitivnom, socijalnom i emocionalnom razvoju. Pored toga, ono je jedan od učinkovitih mehanizama za razvoj univerzalnih vrijednosti, kao što su poštovanje različitosti, timski rad, tolerancija i empatija.

Ministarstvo prosvjete i Muzički centar Crne Gore su vodeći se prethodno navedenim, prepoznali zajednički cilj na polju razvoja muzičke umjetnosti i kulture kroz promociju i unapređenje muzičkog obrazovanja na svim obrazovnim nivoima. To posebno doprinosi njegovoj dostupnosti za svako dijete, posebno djeci iz ranjivih socijalnih kategorija, kao i opštoj dobrobiti i akademskim postignućima učenika.

Navedeni cilj ostvarivaće se zajedničkim aktivnostima na promociji važnosti umjetničkog i muzičkog obrazovanja, radu na informisanju i edukaciji javnosti o važnosti kvalitetnih i dostupnih umjetničkih i muzičkih sadržaja, edukaciji profesionalaca u obrazovanju po principu kontinuirane profesionalne edukacije i drugih oblika edukacije na dogovorene teme i kroz podršku projektu Dječjeg simfonijskog orkestra u saradnji sa osnovnim i srednjim muzičkim školama.

Zajedničke aktivnosti podrazumijevaju implementaciju programa u borbi protiv loših kulturnih navika, organizaciju i realizaciju muzičkih manifestacija, edukativnih programa, konferencija, master class-ova, te razmjenu informacija i iskustava i novih saznanja iz oblasti muzičke umjetnosti i kulture. Kroz edukaciju javnosti o važnosti kreiranja i dostupnosti kvalitetnih muzičkih sadržaja, te saradnju prilikom izrade strategije reforme obrazovanja i pružanje organizacione, logističke i druge vrste podrške za redovne godišnje koncerte Dječjeg simfonijskog orkestra, kreiraće se dobre prakse za unaprijeđenje značaja muzičke edukacije, podizanje nivoa opšte kulture i dugoročnu održivost i kvalitet umjetničke i muzičke scene u Crnoj Gori.

**MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE (u daljem tekstu: Ministarstvo prosvjete)**, sa adresom Vaka Đurovića, 81000 Podgorica, koga zastupa Ministar prosvjete mr Miomir Vojinović, sa jedne strane;

i

**MUZIČKI CENTAR CRNE GORE (u daljem tekstu: Muzički centar)**, sa adresom V proletherske brigade 4/1 Podgorica, PIB: 02464535, koga zastupa Isidora Damjanović, direktorica,

Uzevši kao osnovu postignuti uspjeh i dragocjeno iskustvo ostvareno u okviru inicijative ViVuM (Vrijednosti i vrline u muzici, 2021-2023.), inspirisanu programom Zavoda za školstvo "Moje vrijednosti i vrline", kroz koju je u partnerstvu Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Muzičkog centra Crne Gore, muzičkih škola i Unicefa realizovano deset zajedničkih koncerata i dva koncerta Dječijeg simfonijskog orkestra na kojima je učestvovalo 600 učenika osnovnih i srednjih muzičkih škola, te imajući u vidu važnost systemske i kontinuirane podrške djeci i mladima u ostvarivanju prava na kvalitetno obrazovanje u oblasti muzičke umjetnosti,

saglasili su se da

svoju komunikaciju i saradnju urede kroz sljedeći

### **MEMORANDUM O SARADNJI**

#### **Član 1.**

Prepoznajući zajednički interes za intenzivnijom saradnjom na polju razvoja muzičke umjetnosti i kulture u Crnoj Gori, ugovorne strane su saglasne da zaključenjem ovog memoranduma uspostave dugoročnu stručnu i poslovnu saradnju koja će za cilj imati promociju i unapređenje muzičkog obrazovanja na svim obrazovnim nivoima, poboljšanje pristupa kvalitetnom muzičkom obrazovanju za svako dijete, te doprinos razvoju talenata, kao i opštoj dobrobiti i akademskim postignućima učenika.

Svi izrazi koji se u ovom memorandumu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

### Saradnja će se zasnivati na principima:

- **Partnerstva** – Ministarstvo prosvjete i Muzički centar sarađivaće na partnerskim osnovama u svim oblastima gdje za to postoji interes, rukovodeći se načelom jednakih mogućnosti za sve;
- **Transparentnosti** – Ministarstvo prosvjete i Muzički centar će, u slučaju potrebe, blagovremeno prezentirati informacije o svojim aktivnostima;
- **Odgovornosti** – Ministarstvo prosvjete i Muzički centar snosiće punu odgovornost za realizaciju zajedničkih aktivnosti;
- **Međusobnog informisanja** – Ministarstvo prosvjete i Muzički centar će, u slučaju saradnje, blagovremeno razmjenjivati informacije o svojim planovima, programima i aktivnostima iz oblasti saradnje definisane memorandumom;

### Ministarstvo prosvjete i Muzički centar saglasni su da:

- kvalitetno obrazovanje iz oblasti muzičke kulture i umjetnosti predstavlja neophodan i ključan stub cjelovitog razvoja sve djece i mladih, te samim tim i ključan stub razvoja šire društvene zajednice;
- kvalitetno obrazovanje iz oblasti muzičke kulture i umjetnosti predstavlja snažan mehanizam razvoja univerzalnih vrijednosti, kao što su poštovanje različitosti, timski rad, tolerancija i empatija;
- unapređenje obrazovanja iz oblasti muzičke kulture i umjetnosti doprinijeti opštoj dobrobiti djece i mladih, njihovom kognitivnom, socijalnom i emocionalnom razvoju, te razvoju i podršci razvoju talenata;
- promocija i unapređenje muzičkog obrazovanja doprinosi njegovoj dostupnosti za svako dijete, posebno djeci iz ranjivih socijalnih kategorija, te dugoročnoj održivosti i kvalitetu umjetničke i muzičke scene u Crnoj Gori.
- će poboljšanje zdravlja učenika poboljšati njihova akademska postignuća.

## Član 2.

Ciljevi saradnje usmjereni su na:

- promociju važnosti umjetničkog i muzičkog obrazovanja kroz zajedničke aktivnosti
- rad na informisanju i edukaciji javnosti o važnosti kvalitetnih i dostupnih umjetničkih i muzičkih sadržaja kroz zajedničke aktivnosti prema svim akterima, uključujući medije;
- zajednički rad na edukaciji profesionalaca u obrazovanju po principu kontinuirane profesionalne edukacije i drugih oblika edukacije na dogovorene teme;
- podršku projektu Dječjeg simfonijskog orkestra u saradnji sa osnovnim i srednjim muzičkim školama.

## Član 3.

U pravcu ostvarivanja ciljeva obuhvaćenih ovim Memorandumom Ministarstvo prosvjete i Muzički centar će sarađivati na planovima, pripremama i sprovođenju aktivnosti i projektima od zajedničkog interesa u oblastima koje su obuhvaćene ovim Memorandumom.

Ovo uključuje:

- implementaciju programa u borbi protiv loših kulturnih navika, estradizacije umjetnosti, zabave lišene duhovnog i prosvetiteljskog sadržaja, kao i onih muzičkih sadržaja koji podstiču asocijalno ponašanje, agresivnost i manjak empatije za druge;
- osmišljavanje, planiranje i sprovođenje projekata od obostranog interesa;
- organizaciju i realizaciju muzičkih manifestacija, koncerata, edukativnih programa, konferencija, okruglih stolova, master class-ova;
- organizaciju periodičnih konsultacija, razmjenu informacija i iskustava i novih saznanja iz oblasti muzičke umjetnosti i kulture;
- planiranje, osmišljavanje i realizaciju redovnih godišnjih aktivnosti u cilju edukacije javnosti o važnosti kreiranja i dostupnosti kvalitetnih muzičkih sadržaja prema svim akterima, uključujući medije;
- motivisanje upravljačkih struktura i nastavnog osoblja u crnogorskim školama od strane Ministarstva prosvjete, kako bi se djeca već u predškolskom i školskom uzrastu podsticala da posjećuju i prate programe JU Muzički centar Crne Gore, kao krovne muzičke institucije u zemlji.
- Saradnju prilikom izrade strategije reforme obrazovanja;
- pružanje organizacione, logističke i druge vrste podrške za redovne godišnje koncerte Dječjeg simfonijskog orkestra.

Ministarstvo prosvjete i Muzički centar uz saglasnost obje strane, sarađivati i na drugim pitanjima u oblastima koje nijesu obuhvaćene ovim Memorandumom.

#### **Član 4.**

Ugovorne strane su saglasne da međusobnu saradnju razvijaju na ravnopravnim osnovama, uz maksimalnu zaštitu profesionalnih, moralnih i materijalnih interesa druge ugovorne strane. U realizaciji međusobne saradnje svaka od ugovornih strana se obavezuje da primjenjuje pozitivne propise i pravila rada druge ugovorne strane.

#### **Član 5.**

Ugovorne strane su saglasne da u cilju uspješne realizacije dogovorene saradnje, svaka od njih imenuje po jednog predstavnika koji će periodično, a najmanje jednom u šest (6) mjeseci, razmatrati tok dotadašnje saradnje i potrebe za daljom konkretnom saradnjom, pripremati planove buduće saradnje i predloge aneksa ugovora i koordinirati izvršenje dogovorenih zajedničkih aktivnosti, svaki kod svoje ugovorne strane.

#### **Član 6.**

Ugovorne strane su saglasne da u cilju potpune analize nivoa do tada ostvarene saradnje i usvajanja planova za buduće zajedničke aktivnosti, najmanje jedanput godišnje održe zajednički sastanak menadžmenta ustanova.

#### **Član 7.**

U okviru realizacije ovog Memoranduma, kao i u okviru poštovanja međusobnih prava i obaveza strana potpisnica, prema potrebi će se zaključivati posebni ugovori radi konkretizovanja prava i obaveza konkretnih poslova u okviru ovog ugovora.

Ako kod jedne ugovorne strane u određenom trenutku nestane interes za održanje Memoranduma na snazi, obavezna je o tome pismenim putem obavijesti drugu ugovornu stranu najmanje tri mjeseca unaprijed.

U slučaju iz prethodnog stava, ugovorne strane će ostaviti na snazi posebne ugovore koji su zaključeni na osnovu ovog ugovora, pod uslovima utvrđenim tim ugovorima.

#### **Član 8.**

Svi eventualni sporovi koji se pojave u pogledu tumačenja i implementacije ovog Memoranduma, biće razriješeni na prijateljski način, i u duhu saradnje i uzajamnog poštovanja.

#### **Član 9.**

Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

#### **Član 10.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica obje ugovorne strane.

**MUZIČKI CENTAR**

**CRNE GORE**

**Mr Isidora Damjanović**

**MINISTARSTVO PROSVJETE**

**CRNE GORE**

**Mr Miomir Vojinović**